ބީލަމާއި ގުޅޭ ކަރުދާސް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން: ޅ. ނައިފަރު މަލްޓިޕާޕަސް ބިލްޑިންގެ އެކްސްޓެންޝަނާއި މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން (2ވަނަ ފަހަރަށް ކުރެވޭ އިއުލާން)

އިއުލާން ނަންބަރު: **(IUL)327-A/327/2024/136**

ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރު:

އިއުލާން ކުރި ތާރީޚް: 16 މޭ 2024

މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް: 29 މޭ 2024

ސެކްޝަން 1

ބީލަން ޝީޓް

ރިފަރެންސް ނަންބަރު	ބީލަމާއި ގުޅޭ ރިފަރެންސްތައް
1.1	މަސައްކަތުގެ ނަން: ދ. ނައިފަރު މަލްޓިޕާރޕަސް ބިލްޑިންގ އެކްސްޓެންޝަންބައި މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން އިއުލާން ނަންބަރު: **(IUL)327-A/327/2024/136** އިއުލާން ކުރި ތާރީޚް: 16 މޭ 2024
2.3	2.1 ގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން މިބީލަމަށް ކުރިމަތި ލެވޭނެ އިތުރު ފަރާތްތައް: -
8.1	ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުން: ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު އަދި ބީލަން ގަތުމުން ލިބޭ ރިސީޓް މެއިލް ކުރައްވާށި procurement@naifaru.gov.mv ބިޑް ބައްލަވައިގަންނަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 7705700335001 (1370 ރެވެނިއު 1) އެކައުންޓަށް 100.00 ރުފިޔާ ޖަމާކޮށް 7247788 އަށް ސްލިޕް ވައިބަރ ކުރުމުން ފައިސާ ބަލައިގަތްކަމުގެ ރަސީދު ވައިބަރ މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވައިދެވޭނެއެވެ. ސްލިޕާއެކު ވައިބަރ އިން ފޮނުވާއިރު ބިޑް ރަޖިސްޓްރީ ކުރާނެ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު (ވިޔަފާރި އެއްނަމަ ވިޔަފާރީގެ ނަން، އަދި ފަރުދެއް ނަމަ ފުރިހަމަ ނަން، އީމެއިލް އެޑްރެސް އަދި ފޯނުނަންބަރު) ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ސްލިޕާއެކު procurement@naifaru.gov.mv އީމެއިލް އަށް ފޮނުއްވާ info@naifaru.gov.mv އަށް ސީސީ ކުރަންވާނެއެވެ. މުއްދަތު: 23 މޭ 2024 (10:00) އަށް
9.1	ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގ (މަޢުލޫމާތު ސެކްޝަން) ތަން: ނައިފަރު މަލްޓި ޕާރޕަސް ބިލްޑިންގ ތާރީޚް: 23 މޭ 2024 ބުރާސްފަތި (13:00) ގައި ނޯޓް: ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރ ނުވާ ފަރާތްތަކަށް ޕްރީ ބިޑްގައި ބައިވެރި ނުވެވޭނެކަމާއި އަދި ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގއަށް ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަނާޅުއްވޭނެއެވެ.
9.2	މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅުއްވާނީ ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ: ނަން: އަސްލަމް މުޙައްމަދު މަޤާމު: އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް އޮފީސް: ފާޅުއްދޮށު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ފޯނު ނަންބަރު: 6620171

	އީމެއިލް އެޑްރެސް: ashham.mohamed@naifaru.gov.mv އީމެއިލް އަށް ފޮނުއްވާ procurement@naifaru.gov.mv އަދި info@naifaru.gov.mv އަށް ސީސީ ކުރަންވާނެއެވެ. (މެއިލްކުރުއްވުމަށްފަހު އިދާރާއަށް މެއިލް ލިބުނުކަން ކަށަވަރުކުރުއްވުމަކީ މެއިލް ފޮނުއްވާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ).
13.1	އަގު ހުށަހަޅަންވީ ގޮތް: ސެކްޝަން 4 ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ކޯޓޭޝަންގައި ހުށަހެޅުމަށް
14	މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު: -
18.1	ބިޑް ހުށަހަޅަންވީ ސުންގަޑި ތަން: ފާރިއްޔާތު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މީޓިންގ ރޫމް ތާރީޚް: 29 މޭ 2024 ދުވަސް: ބުދަ ގަޑި: 13:00
20.1	ބިޑް ހުޅުވުން ތަން: ފާރިއްޔާތު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މީޓިންގ ރޫމް ތާރީޚް: 29 މޭ 2024 ދުވަސް: ބުދަ ގަޑި: 13:00
24.1	ބިޑްތަކެއް ވަޒަންކުރާނެ މިންގަނޑު ޖަދުވަލު 6 ގައި އެވަނީއެވެ.
28.1	ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު: -/5,000 (ފަސްހާސް) ރުފިޔާ
28.2	ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުޅުވާ ދުވަހުން ފެށިގެން 90 (ނުވަދިހަ) ދުވަހެވެ.
30.1	ޕާރފޯމަންސް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު: 10% (ބިޑް ހުށަހަޅާ އަގުގެ)
36.1	ތަކެތި ހަވާލުކުރަންޖެހޭ ތަން: ފާރިއްޔާތު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސެކްޝަން 2 - ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް އިރުޝާދު

(ހ) އާންމު މަޢުލޫމާތު

1. ބީލަމުގެ ތަޢާރަފު

1.1. މިމަސައްކަތަކީ ޅ. ނައިފަރު މަލްޓިޕާރޕަސް ބިލްޑިންގ އެކްސްޓެންޝަނުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ބީލަމަކެވެ.

2. ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ ފަރާތްތައް

2.1. ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުމަށް، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު: 18/2014) ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

2.1.1 ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/96 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުނިތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން، ކުންފުނިތަކުގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިތައް.

2.1.2 ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2011 (ޕާޓްނަރޝިޕް ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން، ޕާޓްނަރޝިޕްތަކުގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިތައް

2.1.3 ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2007 (ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން، ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތަކުގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިތައް

2.1.4 ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2004 (އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައް

2.2. މިމާއްދާގެ 2.1 ގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން އެހެން ފަރާތްތަކަކަށް ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނަމަ އެކަން ބީލަން ޝީޓުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާނަމައެވެ.

3. ބީލަން އިންސްޕެކްޝަން މީޓިންގ އާއި ބީލަމުގައި ސުވާލުކުރުން

3.1. ބީލަންތައް އިންސްޕެކްޝަން މި އިޢުލާނުގެ ޖަދުވަލު 1 ގައިވާ، ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ގައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑީގައި ހިނގާނެ ބައިވެރިވުން ލާޒިމު ކުރެވިފައެވެ.

3.2. ބީލަން އިންސްޕެކްޝަން ދިވެހިބަހުން، ފަސޭހައިން ކިޔަން އެނގޭ ފޮންޓަކުން (ފަރުމާ ފޮންޓު ފަދަ) ބޭނުން ކުރެވިފައެވެ. ނުވަތަ އަތުން ލިޔާނަމަ ލިޔުމުގައި ހުށަހަޅާނީ ކިޔަން އެނގޭ ގޮތަށެވެ. އަދި ބީލަމުގެ ހުރިހާ ސަފްހާއެއްގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ އެފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތުގެ ސޮއާއި ތައްގަނޑު ޖަހާފައި އިންސްޕެކްޝަން ވާންޖެހޭ. އަދި ބީލަމުގެ ކޮންމެ ސަފްޙާއެއްގައި ވެސް އެއީ ކިތައް ސަފްހާގެ ތެރެއިން ކިތައް ވަނަ ސަފްހާކަން އެނގޭގޮތަށް ތަރުތީބުން ސަފްހާ ނަންބަރުވެސް ޖަހަންވާނެއެވެ.

3.3. 3.3.1 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުނިތަކުން މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ނޫން އެހެން ފަރާތްތަކުން ބީލަމުގައި ސޮއިކުރާނަމަ އެ ފަރާތަކަށް ސޮއި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރައްވާފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރާ "ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ"ގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

3.3.2 ޕާޓްނަރޝިޕްތަކުގެ މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރު ނޫން އެހެން ފަރާތްތަކުން ބީލަމުގައި ސޮއިކުރާނަމަ އެ ފަރާތަކަށް ސޮއި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރައްވާފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރާ "ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ"ގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

3.3.2 ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތަކުގެ ޗެއަރޕާރސަން ނޫން އެހެން ފަރާތްތަކުން ބީލަމުގައި ސޮއިކުރާނަމަ އެ ފަރާތަކަށް ސޮއި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރައްވާފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރާ "ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ"ގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

3.3.4 ފަރުދީ ވިޔަފާރިތަކުގައި ވެރިފަރާތް ނޫން ފަރާތެއް ބީލަމަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރާނަމަ އެފަރާތަކަށް ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރައްވާފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރާ "ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ"ގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

3.3.5 ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކާއި، ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުނިތަކުން ބީލަމުގެ ލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރާއިރު، ޒިންމާދާރު ކޮންމެފަރާތަކުންވެސް ސޮއި ކުރަންވާނެއެވެ.

4. ހުށަހަޅާ ބީލަމުގެ އަގު

4.1. ބީލަން ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް ހުށަހަޅާނީ 1 (އެކެއް) ބީލަމެވެ. އެއް ބީލަމަށްވުރެ ގިނަ ބީލަން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފިނަމަ އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ ބީލަމެއް ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.

5. ބީލަން ތައްޔާރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

5.1. ބީލަން ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ކުރާ ޚަރަދުތައް ކުރަންވާނީ އެބީލަމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ. މިކަމަށް ހިނގާ އެއްވެސް ޚަރަދަކަށް ބީލަން ހުޅުވާ ފަރާތުން ޒިންމާއެއް ނުނަގާނެއެވެ.

6. އެހެނިހެން އުސޫލުތައް

6.1. ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި މިއިދާރާގެ މުވައްޒަފަކާއި ގުޅުމެއް (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ 1.02ގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ "ކްލޯޒް ރިލޭޝަންޝިޕް" ނުވަތަ "ކޮންފްލިކްޓް އޮފް އިންޓަރެސްޓް" ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ގުޅުމެއް) އޮތްކަމުގައި ވާނަމަ، އެކަމުގެ ސާފު މަޢުލޫމާތު އެނގޭނެ ލިޔުމެއް ސޮއިކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ލިޔުމެއް ހުށަނާޅާ އެކަން އެނގިއްޖެނަމަ އިތުރު އެންގުމަކާ ނުލައި އެ ބީލަން ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.

(ނ) ބީލަމުގެ ލިޔުންތައް

7. ބީލަމުގައި ހުށަހަޅާ ބައިތައް

7.1. ބީލަމުގެ ލިޔުންތަކުގައި ހިމެނެނީ ތިރީގައިވާ ލިސްޓުގައިވާ ލިޔުންތަކާއި، އެޓޭޗްމަންޓްތަކެވެ.

7.1.1 ބީލަން ޝީޓް (ސެކްޝަން - 1)

7.1.2 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށްދޭ އިރުޝާދު (ސެކްޝަން - 2)

7.1.3 އެއްބަސްވުމުގެ އާންމު އަދި ހާއްސަ މާއްދާތައް (ސެކްޝަން - 3)

7.1.4 މަސައްކަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު (ސެކްޝަން - 4)

7.1.5 ފޯމުތައް (ސެކްޝަން-5)

8. ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން

8.1. ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އިޢުލާނުގައި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިޢުލާނުގައި ދީފައިވާ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަންވާނެއެވެ.

8.2. ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ އިޢުލާނުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓްރީކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

9. ބީލަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

9.1. މި ބީލަމާއި ގުޅޭ ޕްރީބިޑް މީޓިންގ ބޭއްވާނަމަ ތަނާއި ތާރީޚާއި ގަޑި "ބީލަން ޝީޓް" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

9.2. ބީލަމާގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ ބީލަން ޝީޓުގައިވާ އީމެއިލަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅުއްވުން، އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު ހުރިހާ ބީލަންވެރިންނަށް ލިޔުމުން ފޮނުވާނެއެވެ.

9.3. މި ބީލަން ކުރިއަށްގެންދާއިރު މަޢުލޫމާތާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ މި ބީލަމާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް ސާފުކުރާ ކަމެއް އޮތް ނަމަ އެ ކަމެއްގެ މަޢުލޫމާތު ހުރިހާ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ޢިލްމަށް އަންގާނެއެވެ.

10. ބީލަމަށް ބަދަލު ގެނައުން

10.1. ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ބީލަމަށް ކޮންމެހެން ގެނެސްދޭންޖެހޭ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެޑެންޑަމެއް (އުނި/އިތުރު) ގެނެވޭނެއެވެ.

10.2. 10.1 ގައިވާ ގޮތަށް ދޫކުރާ އެޑެންޑަމަކީ ބީލަމުގެ ބައެކެވެ. އަދި އެ އުނިއިތުރު ބީލަމުގެ މުއްދަތުގައި ސާފުކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީވި ފަރާތްތަކަށް އީމެއިލް ކުރުމުން ފޮނުވާނެއެވެ. ނުވަތަ އެފަރާތަކާ އަތުން ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

(ނ) ބީލަން ތައްޔާރުކުރުން

11. ބީލަމުގައި ބޭނުން ކުރާނެ ބަސް — 11.1. ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ބީލަން ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ ބީލަމާއިއެކު ދީފައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް ދިވެހިބަހުންނެވެ. އަދި ބީލަމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިފަރެންސް ލިޔުންތައް އިނގިރޭސި ބަހުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

12. ބީލަމުގައި ބޭނުން ކުރާ ފައިސާ — 12.1. މި ބީލަމުގައި އަގު ކުރުވުމުގައި ހުށަހަޅަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ.

13. އަގު ހުށަހެޅުން — 13.1. ބީލަމަށް ވަކި ޚަރަދަކަށް އަގު ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ އެކަން ބީލަން ޝީޓުގައި ބާޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

13.2. ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެންނެވެ. އަދި ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ދައްކާ އަދަދު ވަކިން އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ. ޖީއެސްޓީ އަށް ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރާ ފަރާތްތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން އަގު ހުށަހަޅާ ކަމުގައިވިޔަސް ބީލަން އެވޯޑް ކުރާއިރު ޖީއެސްޓީ އަދަދު އުނިކުރެވޭނެއެވެ.

14. މުއްދަތު — 14.1. މަސައްކަތްތެރިންނަށް މުއްދަތު ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން ދުވަހުގެ އަދަދުންނެވެ.

14.2. މަސައްކަތްތެރިންނަށް ހުށަހަޅާ މުއްދަތަކީ އެމަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

14.3. ވަކިމުއްދަތުތަކަށް ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތްތަކެއްނަމަ، އެމަސައްކަތެއް އެމުއްދަތުގައި ނިންމަންވާނެއެވެ.

15. ބީލަމުގެ މުއްދަތު — 15.1. ބީލަމާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބުގައި މަދުވެގެން 90 (ނުވަދިހަ) ދުވަހުގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތެއް އޮންނާނެއެވެ.

16. ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް — 16.1. ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުންތައް މަތީ ތަރުތީބުން ސްޓޭޕްލްކޮށްފައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

16.1.1 ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމު (ޖަދުވަލު 2)

16.1.2 ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ/ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ.

16.1.3 އަންހެނުން ކުރި، ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ (މި ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ ހުށަނެޅި ކަމުގައި ވިޔަސް ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ. ޕްރިފަރެންސް ހަވާލުކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ އޭޖެންސީތަކުން ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ބިޒްނަސްތަކަށް ވަކިވަކި ފަރާތްތަކަށް ދާއިރާތަކަށް އިސްކަންދިނުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު (G-23/2022) އަށް ބަލާނެ

ކަމަށް އިލެކްޓްރިކަލް ސިސްޓަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ މި ސަބްކޮންޓްރެކްޓް ހުށަހަޅުމުން އެކަން ރިޢާޔަތް ކުރެވޭނެއެވެ.)

16.1.4 ކޯޓޭޝަން/ ބީ.އޯ.ކިއު (ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ކަމަށް ބީލަން ސިސްޓަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.)

16.1.5 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޑިކްލެރޭޝަން (ޖަދުވަލު 3

16.1.6 ޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ (ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ)

16.1.7 ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބީލަމެއްނަމަ ހުށަހަޅާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ އަސްލު

16.2. ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ބިޑްގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަން ޖެހޭނަމަ އެކުލެވިގެން ނުވަތަ ލިޔުންތައް މަދުނަމަ ނުވަތަ ނެތްނަމަ މާކްސް ނުލިބޭނެއެވެ.

16.2.1 ބީލަން ހުށަހަޅާ މަސައްކަތާގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތައް އަދި ޖަދުވަލު 5 ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

16.2.2 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މާލީ ތަނަވަސް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނަމަ ޖަދުވަލު 4 ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ހ) ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓްގައިވާ އެކައުންޓްގެ ވެރިފަރާތަކީ ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ.

(ށ) އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ދަށުން ބީލަން ހުށަހަޅާނަމަ، އެފަރާތުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓްގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓްވެސް ގަބޫލުކުރެވޭނެއެވެ.

(ނ) ބީލަމުގައި އެދިފައިވާ މަސްތަކުގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

16.3. އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް

16.3.1 ވޯކްސް އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީއަކުން ދޫކުރާ ބޮންޑް ކޮމްޕްލީޝަން ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ (ދުވަސްތަކުން 3 މަސް ހަމަނުވާ)

16.3.2 މިބީލަމަށް ހުށަހަޅާ އަގު 500,000 (ފަސްލައްކަ) ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތިވާނަމަ ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ބޭންކް އަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ އަސްލު.

(ރ) ބީލަން ހުށަހެޅުން

17. ބީލަން ބަންދު ކުރާނެ ގަޑި

17.1. ބީލަން އޮންލައިންވާނީ ބަންދު ކުރެވިފައެވެ. މުއްދަތުގެބޭރުން އޮންނަ ބީލަމެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.

17.2. ސިޓީ އެކަތީގެ ބޭނުމުގައި ބީލަމުގެ ނަން ލިޔުމުގައި އޮންލައިންވާނެއެވެ.

17.3. ސިޓީ އުރައިގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި ފޯނު ނަމްބަރު ލިޔެފާ
އޮންނަން ވާނެއެވެ.

17.4. ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ސިޓީ އުރައިގައި ބީލަން ޝީޓުގައިވާ
ގޮތަށް އެޑްރެސް ކުރެވިފައެވެ.

18. ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި

18.1. މި މަސައްކަތަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ހުށަހަޅަންވީ ސުންގަޑި ބީލަން
ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

18.2. މި މާއްދާގެ 18.1 ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ތާރީޚަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި
ސަރުކާރުން ހަމަޖެއްސައިދިނަމަ ބީލަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ" އެންމެފަހު ތާރީޚަކީ ވާނީ ޖެހިގެން
އޮންނާ އަވަހަށް އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހެއްގެ ބީލަން ޝީޓުގައިވާ ގަޑިއާ ސުންގަޑީގައެވެ.

18.3. އީމެއިލް އަދި ފެކްސް އިން ފޮނުވާ ބީލަންތައް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.

19. މުއްދަތުގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ ބީލަން ބަލައި ގަނެ އަމަލު ކުރާނެގޮތް:

19.1. ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ބަލައެއް
ނުގަނެވޭނެއެވެ

(ބ) ބީލަން ހުޅުވުމާއި އިވެލުއޭޝަން ކުރުން

20. ބީލަން ހުޅުވުން

20.1. މި މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ
ނުވަތަ އެފަރާތުން ބީލަން ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނަށް ފޮނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައި
ބީލަން ޝީޓުގައިވާ ތާރީޚުގައެވެ.

20.2. ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ ބީލަން ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެޑްރެހުގައެވެ.

20.3. ބީލަން ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެއްސާފައިވާ ތާރީޚަކީ އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ސަރުކާރުން ބަންދު
ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސައިދިނަމަ ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ
ދުވަހުގެ ބީލަން ޝީޓުގައިވާ ގަޑިއާ ސުންގަޑީގައެވެ.

21. ހުށަހަޅާ ބީލަމުގައިވާ ކުށްތައް އިސްލާހުކުރުން

21.1. ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ބީލަންތަކުގެ ހިސާބުކުރުމުގެ މައްސަލަތައް އުޅޭނަމަ ތިރީގައި މިވާ
ގޮތްތަކުގެ މަތިން އިސްލާހު ކުރެވޭނެއެވެ.

21.2. ބީލަމުގައިވާ ފައިސާގެ އަދަދާއި ދިވެހި ބަހުން ލިޔެފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު ތަފާތުވާނަމަ،
ރަގަޅު އަދަދުކަމުގައި ބަލާނީ ދިވެހި ބަހުން ލިޔެފައިވާ ފައިސާ އަދަދެވެ.

22. ބީލަންބަޔަށް ޝޯޓްލިސްޓުކުރުމާއި ބީލަންބަޔުގެ ރޭންކިންސިސްޓަމް ކަނޑައެޅުން

.22.1 ބީލަންބަޔަށް އިވޯލުއޭޝަންކުރުމުގެ ކުރިން ބިޑީގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވޭތޯ ބަލާނެއެވެ.

22.1.1 ބީލަމަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކެއްކަން.

22.1.2 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކެއްކަން

22.1.3 ބީލަމުގައިވާ އެސެސްމަންޓްކްރައިޓީރިއާ އެކަށީގެންވާ ބެޖެޓް ކަނޑައެޅުން (ރޭންކިންސިސްޓަމް)

23. ބީލަންބަޔަށް އިވޯލުއޭޝަން ކުރުން

.23.1 ހުށަހަޅާ ބީލަންބަޔުގެ ތެރެއިން އިވޯލުއޭޝަން ކުރެވޭނީ 22.1 ގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާ ބީލަންބަޔަށެވެ.

24. ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތް ކަނޑައެޅުން

.24.1 ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ، ބީލަން ވަޒަންކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ މިންގަނޑަށް ބަލައިގެން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ ފަރާތަކަށެވެ. އަދި ޕްރޮކިއުމަންޓް ހަވާލުކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ އޭޖެންސީތަކުން ކުރިއަށްގެންދާ ބީލަންތަކުގައި ވަކިވަކި ފަރާތްތަކާއި ދާއިރާތަކަށް އިސްކަންދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު (G-23/2022) އަށް ބަލާނެ ކަމަށް އިވޯލުއޭޝަން ޝީޓު (ޖަދުވަލު 6 - ބީލަން ވަޒަންކުރާނެ މިންގަނޑު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެ މި އުސޫލަށްފަހު ބަލާނެއެވެ.

25. ބީލަންބައް ކެންސަލްކުރުން

.25.1 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ބީލަންބައް ބަލައިނުގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވެރިފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ބީލަންބައް ބަލައިގަތުމަށްފަހުވެސް ފުރިހަމަނުވާ ބީލަންބައް ބާތިލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރުވެސް ވެރިފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ބީލަންބައް ބަލައިގަތުމަށްފަހު ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކާއި އެކަށީގެންވާ އަގުތަކެއްނަމަ ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ބީލަން ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ބީލަންބައް ކެންސަލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

26. ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތް ހޮވައި، އެކަން އެންގުން

.26.1 ބީލަން ކާމިޔާބުވި ފަރާތަށާއި، ކާމިޔާބުނުވި ފަރާތްތަކަށް ލިޔުމުން އަންގާނެއެވެ.

27. އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން

.27.1 ބީލަން ކާމިޔާބުކުރިފަރާތަށް އެކަމުގެ ލިޔުން ފޮނުވާތާ ގިނަވެގެން ބަންދުނޫން 14 (ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތާއި ދެމެދު މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި

ކުރަންވާނެއެވެ. މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތުން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ މުއްދަތަށް ބަދަލު ގެނެވޭނެއެވެ.

27.2. 27.1 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ މުއްދަތުގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ނުކުރައްވައިފިނަމަ، މިމަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާތިލުކުރެވޭނެއެވެ.

27.3. އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތްފުރިހަމަ ނުކޮށް މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 11.12 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ.

(ރ) ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސެކިއުރިޓީތައް

28. ބިޑް ސެކިއުރިޓީ

28.1. ބީލަމުން ހުށަހަޅާ އަގަކީ -/500,000 (ފަސްލައްކަ) ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތީގެ އަގެއްނަމަ ބީލަން ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދުގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ އަސްލެވެ. ކޮޕީ ހުށަހަޅައިފިނަމަ ބީލަން ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

28.2. ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުޅުވާ ދުވަހުން ފެށިގެން 90 (ނުވަދިހަ) ދުވަހެވެ.

28.3. ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަރުކަޒުކޮށްފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެކެވެ. ބިޑް ސެކިއުރިޓީ އޮންނަންވާނީ ގޮތުގެ ނަމޫނާއެއް ޖަދުވަލު 7 ގައި ވާނެއެވެ.

28.4. ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތަކަށް އެކަން އަންގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބިޑް ކާމިޔާބު ނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ އެފަރާތްތަކަށް ރައްދު ކުރެވޭނެ އެވެ.

28.5. ބިޑް ހުށަހެޅުމަށްފަހު ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތަކުން ބީލަމުން ވަކިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ބިޑް ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަކުން ބިޑް ކާމިޔާބުވިކަމުގެ ލިޔުން ލިބުމަށްފަހު ބިޑް ކެންސަލް ކޮށްފިނަމަ އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ނައިފަރު ކައުންސިލަން ނެގޭނެއެވެ.

29. އެޑްވާންސް ފައިސާ އަދި އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގެރެންޓީ

29.1. އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި، އެޑްވާންސް ފައިސާއަށްއެދި އެދި ކޮންޓްރެކްޓަރު ހުށަހެޅުމުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 10.61 ގައިވާގޮތަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.

29.2. އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރާނީ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ޖުމްލަ އަގު -/250,000 (ދެލައްކަ ފަންސާސް ހާސް) ދިވެހި ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމައެވެ.

29.3. އެޑްވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށްއެދި ހުށަހަޅާނަމަ، މަސައްކަތް ހަވާލުވުމާ 45 (ސާޅީސް ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޑްވާންސް ފައިސާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

29.4. އެޑްވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާނަމަ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއްގެ އަސްލެވެ. ކޮޕީ ހުށަހަޅައިފިނަމަ ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ. އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ސެކިއުރިޓީ އޮންނަންވާނީ ގޮތުގެ ނަމޫނާއެއް ޖަދުވަލު 9 ގައި ވާނެއެވެ.

29.5. އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވޭނީ މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ 15% (ފަނަރަ އިންސައްތަ) އަށްވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދެކެވެ. އަދި އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރާ ފައިސާ މަސައްކަތު ކުރަމުންދާއިރު ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދަމުންދާއިރު ހުށަހަޅާ ބިލްތަކުން، ކޮންޓްރެކްޓުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ ނިސްބަތުން އުނިކުރެވޭނެއެވެ.

30. ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ

30.1. ބިޑަށް ހުށަހަޅާ އަގަކީ -/500,000 (ފަސްލައްކަ) ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތީގެ އަގެއްނަމަ ބިޑުން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުން ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ އަސްލެވެ. ކޮޕީ ހުށަހަޅައިފިނަމަ ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

30.2. ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ބަހައްޓަން ބިޑުން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް ދޭ މުއްދަތުގައި ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ނުބަހައްޓައިފިނަމަ، މިމަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާތިލުކުރުމަށާއި، އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށް ނަގާނެއެވެ.

30.3. އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާނީ މިސެކިއުރިޓީ ލިބުމުންނެވެ. ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑުން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހުށަހަޅާ މުއްދަތަށް 90 (ނުވަދިހަ) ދުވަސް އިތުރުކުރުމުން އަންނަ މުއްދަތެވެ. ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ އޮންނަންވާނީ ގޮތުގެ ނަމޫނާއެއް ޖަދުވަލު 8 ގައި ވާނެއެވެ.

30.4 ހުރިހާ ސެކިއުރިޓީ/ ގެރެންޓީ އެއްގައިވެސް "ބެނިފިޝަރީ" އަކަށް އޮންނަންވާނީ "ލާމުއަތޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ" އެވެ. އަދި ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް މަސައްކަތުގެ ފުރިހަމަކުރުން އެދިއްޖެނަމަ އެމުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ބިޑުން ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

31. މަސައްކަތު ހުށަހެޅުމާއި މަސައްކަތު ބެލުން

31.1. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 11.01 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް މަސައްކަތު ހުށަހެޅުމާއި، ހުށަހެޅޭ މަސައްކަތްތައް ބެލުމުގައި އަމަލުކުރަންވާނީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 13-K/CIR/2018/01 ގެ ޖަދުވަލު 17 ގައިވާ "ބީލަމާ ގުޅިގެން މަސައްކަތު ހުށަހެޅުމާއި، ހުށަހެޅޭ މަސައްކަތްތައް ބެލުމުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލު" އާ އެއްގޮތަށެވެ.

31.2. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 11.02 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހުށަހަޅަންވާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 13-K/CIR/2018/01 ގެ ޖަދުވަލު 18 ގައިވާ "ބީލަން އިޢުލާންކުރި އޮފީހުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރަށް ބީލަންވެރިޔާ މަސައްކަތު ހުށަހަޅާ ފޯމު-ފުރަތަމަ މަރުހަލާ" PR-14 ފޯމުންނެވެ.

31.3. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 11.02 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހުށަހެޅުމުން، މަސައްކަތު ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން 5 (ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މަސައްކަތު ނިންމައި، މަސައްކަތު ނިންމިގޮތް ލިޔުމަކުން މަސައްކަތު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 13-K/CIR/2018/01 ގެ ޖަދުވަލު 19 ގައިވާ "ބީލަމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރުގެ ޖަވާބު" PR-14 ފޯމުން ޖަވާބު ތައްޔާރުކޮށް އަންގާނެއެވެ.

31.4. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 11.03 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހުށަހެޅުމުން، ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރު ޖަވާބުދީ ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ އެކަން ބަޔާންކޮށް މަސައްކަތު އަލުން ބެލުމަށް ޕްރޮކިއުމަންޓް އެޕީލް ބޯޑަށް އެޕްލިކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

32. މަސައްކަތު އަލުން ބެލުމަށް މިނިސްޓްރީގެ ރިވިއު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުން

32.1. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު 11.03 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި ދިމާވާ މަސައްކަތަކާއި ގުޅިގެން އިދާރީކަންކަން އަލުން ބެލުމަށް "ޕްރޮކިއުމަންޓް އެޕީލް ބޯޑަށް" އަށް ހުށަހަޅާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 11.04 ގެ (ހ) ގައި ބުނާ "ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ މަސައްކަތު އަލުން ބެލުމަށް އެދޭ ފޯމު" މެދުވެރިކޮށް ޕްރޮކިއުމަންޓް އެޕީލް ބޯޑަށް އެޕްލިކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށެވެ.

ޢެއްބަސްވުމުގެ އާންމު މާއްދާތައް އަދި ހާއްސަ މާއްދާތައް

33. މާނަކުރުން

33.1. "މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ފޯރިއްޒީގެ ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަށެވެ.

33.2. "މަސައްކަތު ހަވާލުވާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ މަސައްކަތެއް ކޮށްދިނުމަށް އެދި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަށެވެ.

33.3. "މަސައްކަތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ބީލަން ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ މަސައްކަތެވެ.

33.4. "މަސައްކަތުގެ އަގު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުމުން މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތަށް ދައްކާ ފައިސާއަށެވެ.

33.5. "ޢެއްބަސްވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތާއި، މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް ހަވާލުވާ ފަރާތާ ދެމެދު މަސައްކަތްކޮށްދިނުމާބެހޭ ގޮތުން ވާ ޢެއްބަސްވުމަށެވެ.

34. ލިޔެކިޔުން ބަދަލުކުރުން

34.1. މި ޢެއްބަސްވުމުގައި ޝަރުޠުކުރާ ފަރާތްތަކުން މިޢެއްބަސްވުމާއި ގުޅޭގޮތުން އެއް ފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތައް އާއްމުގޮތެއްގައި އަންގާނީ ލިޔުމުން ބަޔާން، ލިޔުމުންނެވެ.

34.2. އެއްފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް ފޮނުވާ ލިޔުން ރަސްމީކުރާނީ އަތުން ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީ ޕޯސްޓުން، ނުވަތަ ކަނޑައެޅިފައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށް، ބީލަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެޑްރެހަށެވެ.

34.3. މިއެއްބަސްވުމުގައިވާ އެޑްރެސް ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ، ބަދަލު ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

35. ތިންވަނަ ފަރާތަކާއި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން

35.1. މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ އެއްވެސްބައެއް އެހެން ފަރާތަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރަން ބޭނުންވާނަމަ އެކަން ބަޔާންކޮށް މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން، ވެރިފަރާތަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅާ ހުއްދަހޯދަންވާނެއެވެ.

35.2. 35.1 ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެހެން ފަރާތަކާ މަސައްކަތުގެ އެއްވެސްބައެއް ހަވާލުކުރިކަމުގައިވިޔަސް މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން މިއެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭ ޒިންމާ އުފުލަން ވާނެއެވެ.

36. ބާކީއްޗާއި ޒިންމާއި ހަވާލުވުން

36.1 އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުން ބާކީ/ޒިންމާ ލިބިގެންވާނީ ބަލާނީ ހަވާލުވުމަށްފަހު ސަރަޙައްދު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންނެވެ. ކޮޓީ ބެލުމަށްފަހު ސްޕެސިފިކޭޝަނާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ނިންމާފައިވާކަމަށް ވާނަމަ އެގްރިމަންޓާ އެއްގޮތަށް ބާކީ/ޒިންމާ ލިބޭނެކަމަށްބެލޭނެއެވެ. އަދި އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް ސަބްކޮންޓްރެކްޓަރަކާ ޒިންމާ/ބާކީ އަނބުރާ ފޮނުވާލެވޭނެއެވެ.

37. އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު

37.1. އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބާކީ/ޒިންމާ ފުރިހަމަކޮށްދޭންވާނެއެވެ

37.2. މަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތުގެ ބާރުންބޭރު ކަމެއް ނުވަތަ ޤުދުރަތީ ކާރިސާއެއް/ކާރިޘާއެއް ނުވަތަ މުސީބާތެއް ދިމާވެގެން ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އަދި ކާރިސާއެއް/ކާރިޘާއެއް ނުވަތަ އެހެނިހެން ދިމާވާ އެފަދަ (ބަނދު ނުވަތަ ކަރަންޓު ފެއިލްވުމާއި) ފަދަ ކަމެއްގައި މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތު އިތުރުކުރެވޭނީ ކައުންސިލުން މަސައްކަތްތަކުގެ ޕްރޮގްރެސް ރިޕޯޓާ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

37.3. އެއްބަސް ސަލާމަތާއި ހުރި މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާނަމަ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް "ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ 10.49" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބިޑް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

38. ޑިލޭމަނާ ކުރާއި އެގްރިމަންޓް ބާޠިލް ކުރުން

38.1. އެއްބަސްވުމުގައިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނިންމާނުލައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ 10.65 ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް ގޮތުގެމަތިން ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް ކެނޑޭނެއެވެ.

38.2. ޖުމްލަ އަގު -/500,000 (ފަސްލައްކަ) ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށުގެ ބިޑްތައްކަމަށް ވާނަމަ ފައިސާ ކަނޑާނީ، ޖުމްލަ އަގު 0.005 (ޕޮއިންޓް ސުމެއް ސުމެއް ފަހެއް) ގެ ގުނަކުރުމުން ލިބޭ އަދަދު މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތަކުގެ އަދަދާ ގުނަކުރުމުން ލިބޭ އަދަދެކެވެ.

ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް = CP*0.005*LD

CP (ކޮންޓްރެކްޓް ޕްރައިސް): ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމްލަ އަގު

LD (ލޭޓް ޑިއުރޭޝަން): ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތައް

ޖުމްލަ އަގު -/500,000 (ފަސްލައްކަ) ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތީގެ ބިޑްތައްކަމަށް ވާނަމަ ފައިސާ ކަނޑާނީ، ޖުމްލަ އަގު 0.0025 (ޕޮއިންޓް ސުމެއް ސުމެއް ދޭއް ފަހެއް) ގެ ގުނަކުރުމުން ލިބޭ އަދަދު މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތަކުގެ އަދަދާ ގުނަކުރުމުން ލިބޭ އަދަދެކެވެ.

ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް = CP*0.0025*LD

CP (ކޮންޓްރެކްޓް ޕްރައިސް): ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމްލަ އަގު

LD (ލޭޓް ޑިއުރޭޝަން): ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތައް

38.3. މަސައްކަތް ނުނިމި ލަސްވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތުން ފައިސާ ދޭންޖެހިއްޖެނަމަ، މަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތުން ހުރަހަށް ބިލަށް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ މަސައްކަތް ނުނިމި ލަސްވި މުއްދަތަށްވާ ފައިސާ ބިލުގައިވާ އަދަދުން ކަނޑައިގެން ބާކީ ފައިސާއެވެ.

38.4. މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ 15% އިންސައްތަ އަށްވުރެ ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް ބޭރުވެއްޖެނަމަ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރެވޭނެއެވެ. ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓުގެ ނުކުތާތަކުގެ އޮތޮބައި ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ އަމުން ފަޅިކުރެވޭނެއެވެ.

39. ރިޓެންޝަން ފައިސާ

39.1 ބިލުގެ އަގު 500,000 (ފަސްލައްކަ) ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ބޮޑުނަމަ، ހުރަހަށް ބިލުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ 5% މަސައްކަތް ނިންމާ ތާރީހުން ފެށިގެން 6 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ. އަދި ބިލުގެ އަގު 5,000,000 (ފަސް މިލިއަން) ރުފިޔާ އަށް ވުރެން ބޮޑުނަމަ ހުރަހަށް ބިލުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ 5% މަސައްކަތް ނިންމާ ތާރީހުން ފެށިގެން 12 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ.

39.2 މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް، އެފަރާތުން ރަނގަޅުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. ރިޓެންޝަން ފައިސާ އަނބުރާ ދޫކުރާނީ، މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދިމާވާ ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް ރަނގަޅުކޮށްދިނުމުން ނެވެ.

40. އެގްރިމެންޓް ބާތިލްކުރުން

40.1 އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކޮށްފިނަމަ ބަންދުދުވަސް 5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެފަރާތަށް ނިމިފައިވާ މަސައްކަތާއި، ނުނިމިހުރި މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް އަގާއެކު ލިޔުން، ދެފަރާތުން އެކުލެވިގެން ސޮއިކޮށް ފޮނުވާނެވެ. އަދި މަސައްކަތް ހިނގާ ސައިޓުގައި ހުރި ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ހުރިހާ ތަކެތި ލިސްޓު ނަގައި އެތަކެތި ބަންދުދުވަސް 5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގެންދަންވާނެއެވެ. މި މުއްދަތުގެ ފަހުން މިއިން އެއްޗަކަށް ދިމާވާ އެއްވެސް މައްސަލައަކަށް ޖަވާބުދާރީ ނުވެވޭނެއެވެ.

41. އެހެނިހެން ކަންކަން

41.1. މި އެއްބަސްވުމުގައި ދެފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށްފަހު ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދަކާ މި އެއްބަސްވުމާއި ތަޢާރުޟު ވާކަން އެނގިއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއް ހެދިއްޖެނަމަ އެކަމެއްގެ ސަބަބުން މުޅި މިއެއްބަސްވުން ބާތިލެއް ނުވާނެއެވެ. އެފަދަ މާއްދާއެއް މި އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނުމަށް ޖެހިއްޖެނަމަ އެ މާއްދާއެއް އިސްލާހުކޮށްގެން ނަމަވެސް މި އެއްބަސްވުން އުވާލުމުގައި ދެފަރާތުގެ ރުހުމާއި ދެފަރާތުން އެއްބަސްވެ ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.

42. ބޯޓުގެ އަދި އުޅަނދުން ޕާކުކޮށް

42.1. މިމަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ދަތުރުކުރާ ބޯޓުސްޓޭޝަނާއި، ކަސްޓަމްސް ޖެޓީޕޮއިންޓާއި، އިމްޕޯޓް ތަޅުސަރުސް ޕާކުކޮށް އަދި އުޅަނދުން ޕާކުކޮށް ދަތުރުކުރުމުގެ ނަމުގައި އުޅަނދު ދަތުރުކުރާ މަސައްކަތު ހަވާލުވި ފަރާތުންނެވެ.

43. އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލުގެނައުން

43.1. މި އެއްބަސްވުމުގައިވާ އެއްވެސް މާއްދާއަކަށް ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ދެފަރާތުގެ ލިޔުމުގައި ސޮއިކޮށްފައި އެއްބަސްވުމަކުންނެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ 10.49 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

44. އެއްބަސްވުމަށް ހިނގާނެ ޤާނޫނު

44.1. މި އެއްބަސްވުން ހިންގާނީ، އަދި ތަފްސީރުކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ.

45. ދެބަސްވުން

45.1. މިއެއްބަސްވުމާއިގުޅޭ އުމޫރު ދެބަސްވުން ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ހައްލުނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން ނިންމާނީއެވެ.

45.2. މިއެއްބަސްވުމުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ހައްލުކުރާނީ ވެސް ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ވާހަކަ ދައްކައިގެންނެވެ. ހައްލުނުވެއްޖެނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން ނިންމާނީއެވެ.

ބޭނުންވާ ހިދުމަތްތަކާއި/މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު

އަދަދު	ތަފްސީލު	ޖުމުލަ އަގު (ރުފިޔާ)	މުއްދަތު (ދުވަސް)
-	ސައިޓް މޮބިލައިޒޭޝަން (މަސައްކަތްތަކާ ތަކެތި ޖަމާކުރުމާއި، މަސައްކަތަށް ސައިޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި، ސައިޓް ހަރަދުތައް)		
	ސީލިންގ ރޫމް		
195 އަކަފޫޓް	ސީލިންގ ރޫމަށް ވަންނަ ދޮރުމަތިން 15ފޫޓް × 13 ފޫޓް ސަރަހައްދުން މުރިނަގައި އަލުން މުރި ޖެހުން (މިހާރު ޖަހާފައިވާ މުރިގެ ކުލަ އާއި އެއްވަރު ޖަހާ މުރިގެ ކުލަ ދިމާވާން ވާނެއެވެ.)		
330 އަކަފޫޓް	މުރި ސީލިންގރޫމް ތަޅުމުގައި އެސްޕީސީ / ޕީވީސީ ޓައިލް ޖެހުން		
6 އައިޓަމް	މިހާރު ހަރުކުރެވިފައި ހުރި ލައިޓްތައް ނަގައި 20W LED light (white) އަން ބަދަލު ކުރުން		
1 އައިޓަމް	ފެންކާ ބަދަލުކުރުން (ސީލިންގ ފެންކާ)		
4 އައިޓަމް	1550×600 މމ ސައިޒްގެ ކުޑަދޮރަށް ފިޓްކޮށް ފޮޓޯގައި ދައްކާފައި އޮތްފަދަ ކާޓެއިން ސެޓް ހަރުކުރުން (ބްލެކްއައުޓް) 		
4 އައިޓަމް	ކުޑަ ދޮރުތަކާއި މަރާމާތު ކުރުން (ތަންޖެ، ހުޅުވަތް، ޖާޅިން، ސިލިކޯން ސީލެންޓް ބަދަލުކުރުން)		

		ފްލޯބޯޑުގައި ޕާލުއިވާ ރަނދުމެއް ބޭއްދުން	-
		ފްލޯބޯޑުގައި ޕާލުއި ހުރި ކުލަ ކަހައި އެއްވަރުކޮށް އަލުން ވޯލް ސީލް ޖަހައި ކުލަލުން. ކުލަ ލުމަށް ބޭނުން ކުރާނީ ނިޕޯން ނުވަތަ އެއާއި އެއްފެންވަރުގެ އިންޓީރިއަރ ހުދު ކުލަ އެވެ.	920 އަކަފޫޓު
		ސީލިންގު ގައި ކުލަލުން. ކުލަ ލުމަށް ބޭނުން ކުރާނީ ނިޕޯން ނުވަތަ އެއާއި އެއްފެންވަރުގެ އިންޓީރިއަރ ހުދު ކުލަ އެވެ.	370 އަކަފޫޓު
		- ވަށާފަ ދޮރު އަދި ދޮރުފަތް ބަދަލު ކުރުން (ދޮރުގެ މިން 1070×2450މމ) - ވަށާފަ ދޮރު ތަޅު ބަދަލުކުރުން - ވަށާފަ ދޮރު ހުޅުވާލެވޭއެ ބަދަލުކުރުން - ވަށާފަ ދޮރުގައި ޖޭ ކްލޯޒަރ ހަރުކުރުން	1 އައިޓަމް
ރޫމް 1			
		އޭސީ ހަރުކުރުން (18000 BTU)	1 އައިޓަމް
		15A ގެ އޭސީ ސޮކެޓް އެއް ކަރަންޓް ވަޔަރިންގ ހަރުކުރުން	1 އައިޓަމް
		<u>މިރޫމު ހަރުކުރެވިފައި ހުރި ލައިޓްތައް ނަގައި ބަދަލުކުރުން</u> 20W LED light (white) 18W LED light (ޑޮކުލައިން ޑިއްލާ)	 3 އައިޓަމް 1 އައިޓަމް
		ފަންކާ ބަދަލު ކުރުން (ސީލިންގ)	1 އައިޓަމް
		މިރޫމު ހުރި ކުޑަދޮރު ސެޓެއް 1 ދޮރުފަތުގެ ކުޑަދޮރަކަށް ބަދަލުކޮށް ދޮރުސެޓް ހުރިބައިން ރާނާ ސިފައިން ލާ ބޭއްދުން (ކުޑަ ދޮރު ހުރުމަށް ބޭނުން ކުރާނީ މިރޫމު ހުރި ދޮރުސެޓުގެ ސާމާނެވެ.) ހަރުކުރަންޖެހޭ ކުޑަދޮރުގެ މިން: 600 × 1550 މމ	1 އައިޓަމް

	ބޮއްދަނޑުގެ ޓައިލްގެ މިން : 1200 × 1550 މމ		
210 އަކަފޫޓު	މުޑި ތަޅުމުގައި އެސްޕީސީ / ޕީވީސީ ޓާއިލް ޖެހުން		
1 އައިޓަމް	ކޮޓަރިއަށްވަންނަ ދޮރުފަތުގެ ތަޅު ބަދަލު ކުރުން		
1 އައިޓަމް	ކޮޓަރިއަށްވަންނަ ދޮރާއި ދޮރުފަތް ގޭސްމަންޓަށް ވާނިޝް ކުރުން		
-	ފާރުތަކުގައި ޕާފައިވާ ރަނދުބައް ބޮއްދުން		
600 އަކަފޫޓު	ފާރުތަކުގައި ޕާފައި ހުރި ކުލަ ކަހައި އެއްވަރުކޮށް އަޅުން ވޮލް ސީލް ލައި ކުލަލުން. ކުލަ ލުމަށް ބޭނުން ކުރާނީ ނިޕޯން ނުވަތަ އެއާއި އެއްފެންވަރުގެ އިންޓީރިއަރ ހުދު ކުލަ އެވެ.		
210 އަކަފޫޓު	ސީލިންގު ގައި ކުލަލުން. ކުލަ ލުމަށް ބޭނުން ކުރާނީ ނިޕޯން ނުވަތަ އެއާއި އެއްފެންވަރުގެ އިންޓީރިއަރ ހުދު ކުލަ އެވެ.		
1 އައިޓަމް	1550×600 މމ ސައިޒުގެ ކުޑަދޮރަށް ފިޓްކޮށް ފޮޅުގައި ދައްކާފައި އޮވާފަދަ ކާޓެއިން ސެޓް ހަރުކުރުން (ބެލެކްއައުޓް)		
	ފާހާނާ		
ތަޅު: 40 އަކަފޫޓު ފާރު: 240 އަކަފޫޓު	ފާހާނާގައި މިހާރު ހުރި ހުރިހައި މުއްބެއް ނައްޓާފައި ސީލިންގު ހަދަހައްޔަށް މުރިޖެހުން (ތަޅުމުގައި ޖަހާނީ 1×1 ފޫޓުގެ ނަމަ ސްލިޕް އަދި މުއްބެކޮށް. ބިތުގައި ޖަހާނީ 1×2 ފޫޓުގެ ތަޅުމާއި ގޮދަ މުރިބެކޮށް.) މުރިގެ ސާމްޕަލް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައި އެޕްރޫވަލް ހޯދަންވާނެއެވެ.		

		ފާހާނާ ސެޓް އެއްކޮށް ބަދަލު ކުރުން - ފާހާނާ ތަށި - ވުޟޫދޮންނަ ތަށި - މުސްލިމް ޝަވަރ - ވޯޓަރ ހީޓަރ (ފެންވަޔަރ ކުރުންވާނެއެވެ) - ހެޑް ޝަވަރ އަދި ހޭންޑް ޝަވަރ އާއެކު ހުންނަ ހޮޓް އެންޑް ކޯލްޑް ވޯޓަރ ބޭނުން ކުރެވޭ ކަހަލަ ޝަވަރ ސެޓް އެއް. (މިސާލު ޖެހުމުގެ ކުރިން ފާރު ކަނޑައިގެން މި ޝަވަރ ސެޓް ގުޅުވަން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ފެން ލައިން ބަދަލު ކުރަން ވާނެއެވެ.) - ޓަވަލް ހޯލްޑަރ - މިރަރ ސެޓް ފާހާނާ ތަށި ސެޓްގައި ބޭނުން ކުރާ ހުރިހައި އެއްޗެއްވެސް ހަރުކުރުމުގެ ކުރިން ކައުންސިލަށް ދައްކައި އެޕްރޫވަލް ހޯދަން ވާނެއެވެ.	-
		ފާހާނާގެ ދޮރާއި ދޮރުފަތް ބަދަލު ކުރުން (ދޮރާއި ދޮރުފަތް ހަދާނީ އެލުމިނިއަމް ފްރޭމްގައި އެތެރެ ނުފެންނަ ޕީ.ވީ.ސީ ނުވަތަ އަލުމިނިއަމް ޝީޓް ބޭނުންކޮށްގެން) ދޮރުގެ މިން: 700 × 2100 މމ	1 އަދަދު
		ފާހާނާގެ ދޮރު ތަޅު ބަދަލުކުރުން (ހަރުކުރަން ވާނީ ތަޅުދަނޑިއާއެކު ތަޅުލެވޭގޮތަށް ހުންނަ އަތްގަނޑު ތަޅެއް. އެއީ ފާރުތަކުގައި ތަޅުލުމަށް ހުންނަން ވާނީ ނޮބް ހަރުކުރެވިފައެވެ.)	1 އަދަދު
		ފާހާނާ ތެރޭގައި މިހާރު އިން ސޮކެޓުން ހީޓަރަށް ކަރަންޓު ނެގުމަށް 15A ގެ ސޮކެޓެއް ފާރު ކަނޑައިގެން ވަޔަރުކޮށް އެޅުން	1 އަދަދު
		މިހާރު އިން ފެން ފައިބާގައި ސްޓޮޕް ގްރިލް (އެލުމިނިއަމް) ޖެހުން	600×600 މމ
		ފާހާނާގެ ލައިޓް ބަދަލު ކުރުން 12W LED light (white)	1 އަދަދު
		ފާރުތަކުގައި ޓައިލާ ރަނގަޅަށް ބެއްދުން	-

40 އަކަފޫޓު	ސީލިންގް ގައި ކުލަލުން. ކުލަ ލުމަށް ބޭނުން ކުރާނީ ނިޕޯން ބްރޭންޑް ނުވަތަ އެއާއި އެއްފެންވަރުގެ އިންޓީރިއަރ ހުދު ކުލަ އެވެ.		
ރޫމް 2			
1 އައިޓަމް	އޭސީ ހަރުކުރުން (24000 BTU)		
1 އައިޓަމް	15A ގެ އޭސީ ސޮކެޓް އެއް ކަރަންޓް ވަޔަރިންގް ހަރުކުރުން		
3 އައިޓަމް 1 އައިޓަމް	<u>މިހާރު ހަރުކުރެވިފައި ހުރި ލައިޓްތައް ނަގައި ބަދަލުކުރުން</u> 20W LED light (white) 18W LED light (ޑައުންލައިޓް ދިއްލާ)		
1 އައިޓަމް	ސީލިންގް ފަންކާ ބަދަލު ކުރުން		
1 އައިޓަމް	ހުޅަނގު ފާރުތަކުގައި މިހާރު ހުރި ކުޑަދޮރު ސައިޒް 1 ދޮރުފަތުގެ ކުޑަދޮރުތަކަށް ބަދަލުކޮށް ދޮރުސައިޒް ހުރިހާ ރާނާ ސިލިންޑަރު ތާޅާ ބެއްދުން (ކުޑަ ދޮރު ހެދުމަށް ބޭނުން ކުރާނީ މިހާރު ހުރި ދޮރުސައިޒްގެ ސާމާނެވެ.) ހަރުގަނޑު ކުޑަދޮރުގެ މިން: 600 × 1550 މމ ބޮއްދަރުގަނޑު ޝާރިއާގެ މިން : 1200 × 1550 މމ		
90 އަކަފޫޓު	ހުޅަނގު ފާރުގެ ތަޅުމުން 5 ބައިން ފުރި ނަތްޕަތި އަލުން ފުރިޖެހުން.		
275 އަކަފޫޓު	ފުރި ތަޅުމުގައި އެސްޕީސީ / ޕީވީސީ ޓައިލް ޖެހުން		

1 އައިޓަމް	ކޮބަރިއަރވަންސަ ދޮރުފަތުގެ ތަޅު ބަދަލު ކުރުން		
1 އައިޓަމް	ދޮރާއި ދޮރުފަތް ގޭސްދުރަންވަރު ވާނިޝް ކުރުން		
-	ފާރުތަކުގައި ލާފައިވާ ރެންދުތައް ނެއްދުން		
660 އަކަފޫޓް	ފާރުތަކުގައި ލާފައި ހުރި ކުލަ ކަހައި އެއްވަރުކޮށް އަލުން ޕުޓީ ސީލް ޖަހައި ކުލަލުން. ކުލަ ލުމަށް ބޭނުން ކުރާނީ ނިޕޯން ނުވަތަ އެއާއި އެއްފެންވަރުގެ އިންޓީރިއަރ ހުދު ކުލަ އެވެ.		
275 އަކަފޫޓް	ސީލިންގ ގައި ކުލަލުން. ކުލަ ލުމަށް ބޭނުން ކުރާނީ ނިޕޯން ނުވަތަ އެއާއި އެއްފެންވަރުގެ އިންޓީރިއަރ ހުދު ކުލަ އެވެ.		
1550×600މމ (1 ދޮރު) 1550×1800މމ (1ދޮރުސްބް)	1550×600މމ ސައިޒްގެ ކުޑަދޮރަށް އަދި 1550×1800މމ ގެ ކުޑަދޮރުސްބަން ފިޓްކޮށް ފޮޓޯގައި ދައްކާފައި އެވާފަދަ ކާޓިން ސެޓް ހަރުކުރުން (ބްލެކްއައުޓް)		
3 ދޮރު	ދެކުން ފަރާތުގެ ކުޑަދޮރު ސެޓްގެ އަލްގަނޑު ތަކާއި ފިކްސޯން ތަކާއި ސިލިކޮން ސީލަންޓް ބަދަލުކުރުމާއި އަދި ހުރިހާތަކެއް މަރާމާތު ކުރުން		
ފާހާނާ			
ފްލޯރ: 40 އަކަފޫޓް ވޯލް: 240 އަކަފޫޓް	ފާހާނާގައި މިހާރު ހުރި ހުރިހައި މުރިތައް ނަގާފައި ސީލިންގ އާހަމައަށް މުރިޖެހުން (ތަޅުމުގައި ޖަހާނީ 1×1 ފޫޓްގެ ނަން ސްލިޕް އަދި މުރިތަކެވެ. ބިތުގައި ޖަހާނީ 1×2 ފޫޓްގެ ތަޅުމާއި ދޭތެ މުރިތަކެވެ.) މުރިގެ ސާމްޕަލް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައި އެޕްރޫވަލް ހޯދަންވާނެއެވެ.		

		ފާޚާނާ ސެޓް އެއްކޮށް ބަދަލު ކުރުން - ފާޚާނާ ތަށި - މޫނުދޮންނަ ތަށި - މުސްލިމް ޝަވަރު - ވޯޓަރ ހީޓަރު (ފެންވަރަ ކުރުމަށްވާގޮތަށް) - ހެޑް ޝަވަރު އަދި ހޭންޑް ޝަވަރު އާއެކު ހުންނަ ހޮޒް އެންޑް ކޮޕްލެ ވޯޓަރ ބޭރުން ކުރާފަދަ ޝަވަރު ސެޓް އެއް. (މިހި ޖަހުމުގެ ކުރިން ފާރު ކަނޑައިގެން މި ޝަވަރު ސެޓް ގުޅުވަން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ފެން ދަތުރު ބަދަލު ކުރަން ވާނެއެވ.) - ޓަވަލް ހޯލްޑަރ - މިރަރު ސޯޕް ފާޚާނާ ތަށި ސޯޕްގައި ބޭނުން ކުރާ ހުރިހާ އެކްސެސަރީސް ހަރުކުރުމުގެ ކުރިން ކަރުނަސްކުރަން ދަތުރަކީ އެޕްރޫވަލް ހޯދަން ވާނެއެވ.	-
		ފާޚާނާގެ ދޮރާއި ދޮރުފަތް ބަދަލު ކުރުން (ދޮރާއި ދޮރުފަތް ހަދާނީ އެލުމިނިއަމް ފްރޭމްގައި އެކުލެ ނަފޯނަށް ޕީ.ވީ.ސީ ޝީޓް އަލުމިނިއަމް ސްލިޓް ބޯޑަރަށް ނެގިން) ދޮރުގެ މިން: 700 × 2100 މމ	1 އައިޓަމް
		ފާޚާނާގެ ދޮރު ތަޅު ބަދަލުކުރުން (ހަރުކުރަން ވާނީ ތަޅުދަނޑި އާއެކު ތަޅުތަޅުވާގޮތަށް ހުންނަ އަލުމިނިއަމް ތަޅެއް. އެލުކަ ފާރުތަކުގައި ތަޅުލާނަން ހުންނަން ވާނީ ނަރު ހަރުކުރެވޭނެއެވ.)	1 އައިޓަމް
		ފާޚާނާ ތެރޭގައި މިހާރު އިން ސްވިޗުން ރިބަރަލް ކަރަންޓް ނަގަމުން 15A ގެ ސްވިޗަށް ފާރު ކަނޑައިގެން ވަޔަރިންގ އެޅުން	1 އައިޓަމް
		މިހާރު އިން ފެން ލީކުވެގެން ސީލިންގ ބޯޑު (އެލުމިނިއަމް) ޖެހުން	600×600 މމ
		ލައިޓް ބަދަލު ކުރުން 12W LED light (white)	1 އައިޓަމް
		ފާރުތަކުގައި ޓައިލް ހަރުކުރުމަށް ބޭނުން	-

40 އަކަމީޓަރު	ސީލިންގެ ގައި ކުލަލުން. ކުލަ ލުމަށް ބޭނުން ކުރާނީ ނިޕޯން ބްރޭންޑް ނުވަތަ އެއާއިއެއްފެންވަރުގެ އިންޓީރ ހުދު ކުލަ އެވެ.		
	ރޫމް 3		
1 އައިޓަމް	އޭސީ ހަރުކުރުން (24000 BTU)		
1 އައިޓަމް	15A ގެ އޭސީ ސޮކެޓް އެއް ކަރަންޓް ވަޔަރކޮށް ހަރުކުރުން		
3 އައިޓަމް 1 އައިޓަމް	މިހާރު ހަރުކުރެވިފައި ހުރި ލައިޓްތައް ނަގައި ބަދަލުކުރުން 20W LED light (white) 18W LED light (ޑައުންލައިން ޑިއްޔާ)		
1 އައިޓަމް	ސީލިންގް ފަންކާ ބަދަލު ކުރުން		
1 އައިޓަމް	އިރުމަތި ފަރާތުގައި މިހާރު ހުރި ކަބަޑު ސެޓް 1 ޑްރޯވަރުގެ ކަބަޑަކަށް ބަދަލުކޮށް ޑްރޯސެޓް ހުރިތަން ރާނާ ސިލްވަރ ޖަހާ ބޯޑުން (ކަބަ ޑްރު ގަދަކަން ބޭނުން ކުރާނީ މިހާރު ހުރި ޑްރޯސެޓްގެ ސާމާނެވެ.) ހަރަންގަނޑު ކުޑަދޮރުގެ މިން: 600 × 1550 މމ ބޮޑުހަރަންގަނޑު ދޮރުތަކުގެ މިން : 1200 × 1550 މމ		
3 ދޮރު	ދުރުން ފަރާތްގެ ކުޑަދޮރު ސެޓުގެ އަޅުގަނޑު ތަކާއި ފޮށިން ތަކާއި ސިލިކަން ސީލިންގް ބަދަލު ކުރުމާއި އަދި ހުރިހާ ތަކެތި ބަދަލު ކުރުން		
280 އަކަމީޓަރު	މުޅި ތަޅުމުގައި އަސްލިސީ / ޕްލީސީ ފާރާ ޖަހުން		

1 އަދަދު	ކޮބަރިއަށްވަންނަ ދޮރުފުޅުގެ ތަޅު ބަދަލު ކުރުން		
1 އަދަދު	ދޮރާއި ދޮރުފަތް ގޭންދުމަސްފަރު ވާނިޝް ކުރުން		
-	ފުރުބަކުރައި ތާފައިވާ ރަންދުރަށް ބެއްދުން		
675 އަކަފޫޓު	ފުރުބަކުރައި ތާފައި ހުރި ކުލަ ކަހައި އެއްވަރުކޮށް އަލުން ވޯލް ސީލް ލާއި ކުލަލުން. ކުލަ ލުމަށް ބޭނުން ކުރާނީ ނިޕޯން ނުވަތަ އެއާއި އެއްފެންވަރުގެ އިންޓީރިއަ ހުދު ކުލަ އެވެ.		
280 އަކަފޫޓު	ސީލިންގ ގައި ކުލަލުން. ކުލަ ލުމަށް ބޭނުން ކުރާނީ ނިޕޯން ނުވަތަ އެއާއި އެއްފެންވަރުގެ އިންޓީރިއަ ހުދު ކުލަ އެވެ.		
1550×600މމ (1 ދޮރު) 1550×1800މމ (1ދޮރުސޮބް)	1550×600މމ ސައިޒްގެ ކުޑަދޮރަށް އަޅި 1550×800މމ ގެ ކުޑަދޮރުސޮބަށް ފިޓްކޮށް ފޮށިގަޔަށް ދަށްކާފައި އޮވާފަދަ ގާބިއިން ސޮބް ހަރުކުރުން (ބްލެކްއައުޓް) 		
ފްލޯރ: 40 އަކަފޫޓު ފާރު: 240 އަކަފޫޓު	ފާޚާނާގައި ވިއާލު ހުރި ހުރިހައި މުއްބުއް ނައްޓުފައި ސީލިންގ އާހަމައަށް ފިނިޝުން (ތަޅުމުގައި ޓައިލްސް 1×1 ފޫޓުގެ ނަމަ ސޮލިޑް އަދި މުއްބުކޮށް. ބިމުގައި ޓައިލްސް 1×2 ފޫޓުގެ ތަޅުމާއި ދެފާ މުއްބުކޮށް.) މިނިގެ ސާމްޕަލް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައި އެޕްރޫވަލް ހޯދަންވާނެއެވެ.		
-	ފާޚާނާ ސޮބް އެއްކޮށް ބަދަލު ކުރުން - ފާޚާނާ ތަށި - ކޮމޯނަސް ތަށި - މުސްލިމް ޝަވަރ		

Ihnaifarucouncil www.naifaru.gov.mv info@naifaru.gov.mv 6620068

		- ވޯޓަރ ހީޓަރ (ފެންވަޅަރ ކުރުންވާނެއެވެ) - ހެޑް ޝަވަރ އަދި ހޭންޑް ޝަވަރ އާއެކު ހުންނަ ހޮޓް އެންޑް ކޯލްޑް ވޯޓަރ ބޭނުން ކުރެވޭ ކަހަލަ ޝަވަރ ސެޓެއް އެއް. (މުދި ޖަހުމުގެ ކުރިން ފުރި ކަނޑައެޅިގެން މި ޝަވަރ ސެޓް ގެނުވަން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ފެން ލައިން ބަދަލު ކުރަން ވާނެއެވެ.) - ބަލްބް ހޯލްޑަރ - މިރަރ ސެޓް ފާޚާނާ ތަރި ސެޓްގައި ބޭނުން ކުރާ ހުރިހައި އެކްސެސަރީސް ހަރުކުރުމުގެ ކުރިން ކައުންސިލަށް ދައްކާ އެޕްރޫވަލް ހޯދަން ވާނެއެވެ.	
		ފާޚާނާގެ ދޮރާއި ދޮރުފަތް ބަދަލު ކުރުން (ދޮރާއި ދޮރުފަތް ހަދާނީ އެލުމިނިއަމް ފްރޭމްގައި އަޅުވާ ނުފެންނަ ޕީ.ވީ.ސީ ނުވަތަ އަލުމިނިއަމް ސީޓް ބޭނުންކޮށްގެން) ދޮރުގެ މިން: 700 × 2100 މމ	1 އަދަދު
		ފާޚާނާގެ ދޮރު ތަޅު ބަދަލުކުރުން (ހަރުކުރަން ވާނީ ތަޅުދަނޑި އާއެކު ތަޅުދޫކޮށްތައް ހުންނަ އަސްލީ ތަޅެވެ. އެހެން ފާޚާނާގައި ތަޅުދަނޑި ހުންނަން ވާނީ ނޫބު ހަރުކުރެވިފައެވެ.)	1 އަދަދު
		ފާޚާނާ ތެރޭގައި މިހާރު އިން ސްވިޗުން ހީޓަރ ކަރަންޓް ނުގުޅަން 15A ގެ ސްވިޗެއް ފުރި ކަނޑައެޅިގެން ވަޔަރުކޮށް އެޅުން	1 އަދަދު
		މިހާރު އިން ފެން ލައިންގައި ސްޓޮޕް ކޮކް (އެލުމިނިއަމް) ޖަހުން	600×600މމ
		ލައިޓް ބަދަލު ކުރުން 12W LED light (white)	1 އަދަދު
		ފާޚާނާގައި ހާވައިވާ ޖަންކްޝަން ބޮކްސް	-
		ސީލިންގ ގައި ކުލަލުން. ކުލަ ލުމަށް ބޭނުން ކުރާނީ ނިކުން ނުވަތަ އެމްއެއިއުވީސް ބްރޭންޑް ގެ އިންޓީރިއަރ ކުލަ އެވެ.	40 އަކަމީޓަރު

		ރޫމް 4	
		(18000 BTU)އޭސީ ހަރުކުރުން	1 އަދަދު
		15A ގެ އޭސީ ސޮކެޓް އެއް ކަރަންޓް ވަޔަރިންގ ހަރުކުރުން	1 އަދަދު
		މިހާރު ހަރުކުރެވިފައި ހުރި ލައިޓްތައް ނަގައި ބަދަލުކުރުން 20W LED light (white) 18W LED light (ޑައުންލައިޓް ރައުންޑް)	 3 އަދަދު 1 އަދަދު
		ސީލިންގ ފޭނާ ބަދަލު ކުރުން	1 އަދަދު
		މިހާރު ހުރި ކުޝަންތަރު ސޯފާ 1 ތަރުތަކުގެ ކުޝަންތަކާއި ބަދަލުކުރަން ތޮރުސޯފާ ހުރިތަން ރަނގާ ސިލްވަރ ލެވާ ބަލައިދުން (ކުޝަ ތޮރު ގެދުވަން ބޭނުން ކުރާނީ މިހާރު ހުރި ތޮރުސޯފާގެ ސަވާނުވެ.) ހަރަންގެ ކުޝަންގެ މިން: 600 × 1550 މމ ބޮއްޓަންގެ އޭރިއާގެ މިން : 1200 × 1550 މމ	1 އަދަދު
		މުޅި ތަޅުމުގައި އެސްޕީސީ / ޕީވީސީ ޖާގާ ޖެހުން	225 އަކަފޫޓު
		ކަބަރޑްވޯލްގެ ތޮރުފަތްގެ ތަޅު ބަދަލު ކުރުން	1 އަދަދު
		ދޮރާއި ދޮރުފަތް ގަސްމަސްވާރު ވާނިޝް ކުރުން	1 އަދަދު
		ފާރުތަކުގައި ރާޖައިވާ ރަންދަށް ބެއްދުން	-

		ފްލޯރިންގައި ލާފައި ހުރި ކުލަ ކަރައި އެއްވަރުކަރ އަލުން ވޯލް ސީލް ލައި ކުލަލުން. ކުލަ ލުމަށް ބޭނުން ކުރާނީ ނިޕޯން ނުވަތަ އެއާއި އެއްފެންވަރުގެ އިންޓީރިއަރ ހުދު ކުލަ އެވެ.	640 އަކަމީޓަރ
		ސީލިންގެ ގައި ކުލަލުން. ކުލަ ލުމަށް ބޭނުން ކުރާނީ ނިޕޯން ނުވަތަ އެއާއި އެއްފެންވަރުގެ އިންޓީރިއަރ ހުދު ކުލަ އެވެ.	225 އަކަމީޓަރ
		1550×600 މމ ސައިޒްގެ ކުޑަދޮރަށް ކަރުޓެން ފިޓްގައި ދަޢުވާފައި އޮތްފަދަ ގާތިން ސްޓީލް ހަރުކުރުން (ބްލެކްއައުޓް)	1 އައިޓަމް
ފާޚާނާ			
		ފާޚާނާގައި މިހާރު ހުރި ހުރިހައި މުއްބާއް ނައްޓާފައި ސީލިންގ ހަރަމައަށް ފޮނިޔާން (ވަރުގަދައި ޖަހާނީ 1×1 ފޫޓްގެ ނަރަ ސެރާމް އަދި މުއްބާކުވ. ބިއްގައި ޖަހާނީ 1×2 ފޫޓްގެ ވަރުގާއި ގޮތް މުއްބާކުވ.) ފުރިގެ ސާމްޕަލް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައި އެޕްރޫވަލް ހޯދަންވާނެއެވެ.	ފްލޯރ: 40 އަކަމީޓަރ ވޯލް: 240 އަކަމީޓަރ
		ފާޚާނާ ސެޓް އެއްކޮށް ބަދަލު ކުރުން - ފާޚާނާ ބޭސިން - ވޮޝްބޭސިން ބޭސިން - ފުސޮޅިއް ޝަވަރ - ވޯޓަރ ހީޓަރ (ފެންވަޅަރ ކުރުންވާނެއެވ) - ހޭޒް ޝަވަރ އަދި ހޭންޑް ޝަވަރ އާއެކު ހުންނަ ހޯޒް އެންޖެ ކޮލްޖް ވޯޓަރ ބޭނުން ކުރާވާ ކަހަލަ ޝަވަރ ސެޓް އެއް. (މިހިރަ ޖަހުމުގެ ކުރިން ފާރު ކަނޑައިގެން މި ޝަވަރ ސެޓް ގުޅުމަށް ބޭނުންވާ ގޮތަށް ފެން ލައިން ބަދަލު ކުރަން ވާނެއެވ.) - ޓަވަލް ހޯލްޑަރ - މިރަރ ސެޓް ފާޚާނާ ބޭސިން ސެޓްގައި ބޭނުން ކުރާ ހުރިހައި އެއްޗެއްވެސް ހަރުކުރުމުގެ ކުރިން ކައުންސިލަށް ދައްކައި އެޕްރޫވަލް ހޯދަން ވާނެއެވ.	-

		ފާޚާނާގެ ދޮރާއި ދޮރުފަތް ބަދަލު ކުރުން (ދޮރާއި ދޮރުފަތް ހަދާނީ އެލުމިނިއަމް ފްރޭމްގައި އޮޕެކް ނުފެނުނަ ޕީ.ވީ.ސީ ނުވަތަ އަލުމިނިއަމް ސީޓް ބޭނުންކޮށްގެން) ދޮރުގެ މިން: 700 × 2100 މމ	1 އައިޓަމް
		ފާޚާނާގެ ދޮރު ތަޅު ބަދަލުކުރުން (ހަރުކުރަން ވާނީ ތަޅުދަނޑިއާއެކު ތަޅުފޮތިގަނޑެއް ހުންނަ އަތްގަނޑު ތަޅެވެ. އޮޕެކް ފާޚާނާގައި ތަޅުލުމަށް ހުންނަން ވާނީ ނޮބް ހަރުކުރެވިފައެވެ.)	1 އައިޓަމް
		ފާޚާނާ ބޭރުގައި މިހާރު އިން ސްވިޗުބޯޑް ރިޕެއަރކޮށް ކަރަންޓް ނަގުލަން 15A ގެ ސްވިޗެއް ފިޓު ކަނެކްޝަނާއިގެން ވަޔަރިންގ އެޅުން	1 އައިޓަމް
		މިހާރު އިން ފެން ލީކުވެފައިވާ ސީލިން ބޯޑު (އެލުމިނިއަމް) ޖެހުން	600×600މމ
		ލައިޓް ބަދަލު ކުރުން 12W LED light (white)	1 އައިޓަމް
		ފާޚާނާގެ ފާރުގައި ރަނގަޅުކޮށް ބޭއްދުން	
		ސީލިންގ ގައި ކުލަލުން. ކުލަ ލުމަށް ބޭނުން ކުރާނީ ނިޕޯން ބްރޭންޑް ނުވަތަ އެއާއެއްފެންވަރުގެ އިންޓީރިއަރ ހުދު ކުލަ އެވެ.	40 އަކަފޫޓް
		20W LED light (white)	1 އައިޓަމް
		ފާޚާނާގެ ފާރުގައި ހުރި ކުލަ ކަހައި އެއްވަރުކޮށް އަލުން ވޯލް ސީލް ޖަހައި ކުލަލުން. ކުލަ ލުމަށް ބޭނުން ކުރާނީ ނިޕޯން ނުވަތަ އެއާއި އެއްފެންވަރުގެ އިންޓީރިއަރ ހުދު ކުލަ އެވެ.	360 އަކަފޫޓް

72 އަކަފޫޓު	ސީލިންގު ގައި ކުލަޖެހުން. ކުލަ ޖެހުމަށް ބޭނުން ކުރާނީ ނިޕޯން ނުވަތަ އޭގެ އެއްފެންވަރުގެ އިންޓީރ ހުދު ކުލަ އެވެ.		
1 އަދަދު	ދޮރުފަތް ގާނުމަށްފަހު ވާރނިޝްކުރުމާއި ތަޅު ބަދަލު ކުރުން		
600×600މމ	ފެންވަދިބް ބަދަލުކުރަން ފެންވަދިބްގެ އެއްޗެހިފަރާތްގައި އެލުމިނިއަމް ޓައިލް ޖަހުން (އަލުމިނިއަމް)		
ޕެންޓްރީ			
1 އަދަދު	ލައިޓް ހަރުކުރުން 20W LED light (white)		
360 އަކަފޫޓު	ފާރުތަކުގައި ފާވައި ހުރި ކުލަތަކައި އެއްވަރުކުރުމަށް އަލުން ވޯލްސީލް ލައި ކުލަޖެހުން. ކުލަ ޖެހުމަށް ބޭނުން ކުރާނީ ނިޕޯން ނުވަތަ އޭގެ އެއްފެންވަރުގެ އިންޓީރ ހުދު ކުލަ		
72 އަކަފޫޓު	ސީލިންގު ގައި ކުލަޖެހުން. ކުލަ ޖެހުމަށް ބޭނުން ކުރާނީ ނިޕޯން ނުވަތަ އޭގެ އެއްފެންވަރުގެ އިންޓީރ ހުދު ކުލަ އެވެ.		
1 އަދަދު	ދޮރުފަތް ގާނުމަށްފަހު ވާރނިޝްކުރުމާއި ތަޅު ބަދަލު ކުރުން		
600×600 މމ	މާބުލު ހުރި ފެންވަދިބް ބަދަލުކުރަން އެލުމިނިއަމް ޓައިލް ޖަހުން		

ގްރައުންޑް ފްލޯރ ފާޚާނާ

ފްލޯރ: 35 އަކަފޫޓު ފާރު: 240 އަކަފޫޓު	ފާޚާނާގައި މިހާރު ހުރި ހުރިހައި ފުއްޓުއް ނައްޓުވައި ސިލިންގ އާހަމައަށް ފުރިޖެހުން (ތަޅުމުގައި ޖަހާނީ 1×1 ފޫޓުގެ ނަރަން ސްލިޕް އަލި ފުއްޓުއް. ބިތުގައި ޖަހާނީ 1×2 ފޫޓުގެ ތަޅުމާއި ގޭގު ފުއްޓުއް.) ފުރިގެ ސާމާނު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައި އެޕްރޫވަލް ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.		
-	ފާޚާނާ ސެޓް އެއްކޮށް ބަދަލު ކުރުން - ފާޚާނާ ތަށި - ދޮންނަ ތަށި - މުސްލިމް ޝަވަރ - މިރަރ ސެޓް ފާޚާނާ ތަށި ސެޓްގައި ބޭނުން ކުރާ ހުރިހައި އެއްޗެއްޗެސް ހަރުކުރުމުގެ ކުރިން ކައުންސިލަށް ދައްކައި އެޕްރޫވަލް ހާސިލް ކުރަންވާނެއެވެ.		
1 އަދަދު	ފާޚާނާގެ ދޮރާއި ދޮރުފަތް ބަދަލު ކުރުން (ދޮރާއި ދޮރުފަތް ހަދާނީ އެލުމިނިއަމް ފްރޭމްގައި އޮޕެކް ނުފެންނަ ޕީ.ވީ.ސީ ނުވަތަ އަލުމިނިއަމް ސޮލިޑް ބޯޑުންކޮށްގެން) ދޮރުގެ މިން: 700 × 2100 މމ		
1 އަދަދު	ފާޚާނާގެ ދޮރު ތަޅު ބަދަލުކުރުން (ހަރުކުރަން ވާނީ ތަޅުދަނޑި އާއެކު ތަޅުފޮޅުވާ ގޮތަށް ހުރިހާ އަލަށް ކޮށްފަ ތަޅެވޭ. އެއްގޮތް ފާޚާނާގައި ތަޅުދަނޑި ހުރިހާ ވާނީ ނަމޫނާ ހަރުކުރަންވާނެއެވެ.)		
600×600މމ	މިހާރު އިން ފެން ލީކުވާގައި ސްޓީލް ގްރިލް (އެލުމިނިއަމް) ޖެހުން		
1 އަދަދު	ލައިޓް ބަދަލު ކުރުން 12W LED light (white)		
-	ފާރުތަކުގައި ކުލައިގާ ރަނގަޅުކޮށް ބޭއްދުން		

35 އަކަފޫޓު	ސީލިންގ ގައި ކުލަކުރުން. ކުލަ ލުމަށް ބޭނުން ކުރާނީ ނިޕޯން ޕެއިންޓް ނުވަތަ އާއިއެއްފެންވަރުގެ އިންޓީރ ހުދު ކުލަ އެވެ.		
-	ފާހާނާ ފެންވަހަރު ރަނގަޅުކުރުން		
އެހެނިހެން މަސައްކަތް			
3 ފްލޯރ	ސިޑި ރެއިލިންގ ދަގަނޑު ކަކައި ރަސްޓްކަން އަންގަރާކޭ އަދި ފިނިޝިންގ ކޯޓް ލުން (ނިޕޯން ނުވަތަ އާއި އެއް ފެންވަރުގެ ހުދު ދަގަނޑު)		
40 އަކަފޫޓު	ލޭންޑިންގ ގައި ޓައިލްސް ޖެހުން (ޓައިލް ޖެހުމަށް ބޭނުން ކުރާނީ މިހާރު ސިޑިގައި ޖަހާފަ ހުރި މުއްބާއި ގުޅޭ ކުލައެއްގެ ނަން ސްލިޕް ޓައިލްސް އެވެ.)		
2500 އަކަފޫޓު	ސިޑި ގްރިލްގައި ކުލަ ލުން ކުލަ ލުމަށް ބޭނުން ކުރާނީ ނިޕޯން ޕެއިންޓް ގެ އައުޓްޑޯރ އަދި (މިހާރު ލާފައި ހުރި ކުލަ ނުވަތަ އެކުލައާއި ކައިރި ކުލާ ކުލަ) ކުލަ އެވެ.		
	ޖުމްލަ އަގު އަދި މުއްދަތު:		

ސެކްޝަން (5) – ޖަދުވަލުތައް

ޖަދުވަލު - 1

ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އަދި ޗެކްލިސްޓް

		ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް	#
		ބިޑަށް ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ.	
	✓	ބިޑް ހުށަހަޅާ ފޯމު (ޖަދުވަލު 2)	1
	✓	ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ/ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ	2
		އެންމެ ފަހު، ކުރި އަހަރު މުދުފުރުތުމުގެ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ	3
		ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓް (ކޯޓޭޝަން / ބީ.އޯ.ކިއު) (ބިޑުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކުރާގޮތަށް)	4
	✓	ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް (ޖަދުވަލު 3)	5
	✓	ޖީއެސްޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ (ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ)	6
		ބިޑުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިޔުން (ފޯމް އޮފް އޮތޯރިޓީ)	7
	✓	6.1 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ބަޔާންކުރާ ލިޔުން ހުށަހަޅަންޖެހޭގޮތަށް އެކުލެވުން.	8
		ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ އަސްލު (ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް) ޖަދުވަލު 7	9
		ސްޕެސިފިކޭޝަން ފޯމު (ބިޑުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކުރާގޮތަށް)	10
		ބިޑަށް ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ މާކްސް ނުލިބޭނެއެވެ.	
		ޖަދުވަލު 4 "މާލީ ތަނަވަސްކަމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު" ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާފައި (ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް)	11
		ޖަދުވަލު 4 "މާލީ ތަނަވަސްކަމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު" ގައި ބަޔާންކުރާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި (ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް)	12
		ޖަދުވަލު 5 "ފާއިތުވި 3 (ތިނެއް) އަހަރުގެ ތަޖުރިބާގައި ކޮންޓްރެކްޓާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ" ބަޔާންކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި	13
		ބިޑަށް ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިވާ އިންޑެކްސާ އެއްގޮތަށް ބިޑު ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ބިޑު ކެންސަލް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ބިޑަށް ހުޅުވާލާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.	
		ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުރި މިލިސްޓްގައި ވާ ތަރުތީބުން ތަރުތީބުކޮށްފައި	14
		ސަފުހާ ނަންބަރު ޖަހާފައި (ކޮންމެ ސަފުހާގެ ތަރުތީބުން ކޮންމެ ސަފުހާއެއްގައި އިނީޝަލްކޮށްފައި)	15
		ސަފުހާތަކުގައި ހުރި ސޮއިކޮށްފައި	16
		ބިޑުގެ ގަނޑުތައް ހުރި ފައިލްކޮށްފައި ބައިންޑްކޮށް / ރިބަސްޓަޕް ޖަހާފައި	17
		އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް	
		މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ (ދޫކުރިތާރީޚުން 3 މަސް ހަމަނުވާ)	18
		ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ އަސްލު (ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް) ޖަދުވަލު 8	19

ޖަދުވަލު 2: ބިޑް ހުށައަޅާ ފޯމު

1. މަސައްކަތް:

		ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރު:	
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން:		އިޢުލާނުގެ ނަންބަރު:	
އިޢުލާން ތާރީޚް:		މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް:	

2. ބިޑަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

ވިޔަފާރި/ކުންފުނީގެ ނަން:		ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:	
ރަޖިސްޓްރީ ކުރުވިފައިވާ އެޑްރެސް:		ވިޔަފާރި އެޑްރެސް:	
ގުޅޭނެ ނަންބަރު:		އީމެއިލް:	
އިންކަމް ޓެކްސް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު:		ޖީ.އެސް.ޓީ ޓިން ނަންބަރު:	

3. މަސައްކަތުގެ އަގާއި މުއްދަތު

ހުށަހަޅާ އަގު	
ޖީ.އެސް.ޓީ (ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނާނީ ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ނަމައެވެ.)	
ޖުމްލަ އަގު	
ޖުމްލަ އަގު (ތަކުރާރުން ލިޔުމަށް)	
މުއްދަތު (ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން)	ހ. ސައިޓުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ މުއްދަތު (ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން ޕީރިއަޑް): އެގްރީމެންޓުގައި ސޮއިކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ______ ދުވަސް (ކަލަންޑަރ ޑޭސް) ށ. މަސައްކަތް ނިންމުމުގެ މުއްދަތު: ސައިޓުގައި މަސައްކަތް ފެށުމުގެ މުއްދަތުގެ ފަހުން ______ ދުވަސް (ކަލަންޑަރ ޑޭސް). މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ މުއްދަތު ކަނޑައި ބެލޭނީ ސައިޓުގައި މަސައްކަތް ފެށުމުގެ މުއްދަތާއި، މަސައްކަތް ނިންމުމުގެ މުއްދަތު (ހ އަދި ށ) އެއްކުރުމުން އަންނަ ޖުމްލަ މުއްދަތެވެ. ޖުމްލަ މުއްދަތު (ހ އަދި ށ އެއްކުރުމުން އަންނަ މުއްދަތު: ______

4. ބިޑަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު

- މަތީގައި އެވާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދިޔައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ގާއިދާތައް ރަނގަޅަށް ބެލުމަށްފަހު އަޅުގަނޑު / އަޅުގަނޑުމެން ދިޔައިވާ ތުރު މަޢުލޫމާތެވެ. އަދި މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ އަގަށް މިމަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެން ބިޑަށް ހުށަހަޅަމެވެ. މިބިޑުގައި ސިއްރުކުރުން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ދިޔައިވާ ނަމަ، މިބިޑަށް ބާތިލްވާނެ ކަމަށް އެނގިގެން، ބިޑާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ.
- އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން ހަވާލުކުރެވިއްޖެނަމަ، މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ފުރިހަމަ، މަތީގައި ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅަމެވެ.

ނަން	އެޑްރެސް	އައި.ޑީ ކާޑު #	ސޮއި	ތާރީޚް

ބީލަން ހުށަހަޅާފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް

1. ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު	
ނަން	
ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގައިވާ އެޑްރެސް	
ވިޔަފާރި އެޑްރެސް	
ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު	
ޓެކްސް ޕޭޔަރ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަރު	
ޖީ.އެސް.ޓީ ޓިން ނަންބަރު	
ފޯން ނަންބަރު	
އީމެއިލް އެޑްރެސް	

2. ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު (ކުންފުންޏެއްނަމަ ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު، ޕާޓްނަރޝިޕްނަމަ ޕާޓްނަރުންގެ މަޢުލޫމާތު، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު)	
ނަން	މަޤާމް
	މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ
	ޑިރެކްޓަރ
	ޑިރެކްޓަރ

3. އާންމުކޮށްކުރާ މަސައްކަތްތައް	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ބިޒްނަސް ޕޯޓަލް އިން ދޫކުރާ ޕްރޮފައިލްވެސް ބަލައި ގަބޫލުކުރެވޭނެ.

މާލީ ތަނަވަސްކަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އެކައުންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު			
#	އެކައުންޓް ނަންބަރު	އެކައުންޓް ބާވަތް	ފާއިތުވި މަހުގެ ނިޔަލަށް ބެލެންސް (ދިވެހި ރުފިޔާއިން)
1			
2			
3			
4			
5			
		ޖުމްލަ	

ބީލަން ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:

ވިޔަފާރީގެ ނަން:

ނަން:

މަޤާމް:

އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

ތާރީޚް:

ސޮއި:

ތައްގަނޑު:

ޖަދުވަލު 3 (ތިނެއް) އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް

ބިޑަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް (މާރކްސް ލިބޭނީ މި ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ސައްޙަކަން އަންގައިދޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް)				
#	މަސައްކަތުގެ ނަން	މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް	މަސައްކަތްކުރި އަހަރު	މަސައްކަތުގެ އަގު (ދިވެހި ރުފިޔާއިން)
.1				
.2				
.3				
.4				
.5				
.6				
.7				
.8				
.9				
.10				

ބިޑަށް ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:

ވިޔަފާރީގެ ނަން:

ނަން:

މަޤާމު:

އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

ތާރީޚު:

ސޮއި:

ތައްގަނޑު:

ބީލަން ވަޒަންކުރާނެ މިންގަނޑު (ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ)

.1

#	ކްރައިޓީރިއާ	ޕޮއިންޓް / ބުރަދަން
.1.1	މުދަލުގެ ޖުމްލަ އަގު $Marks = \frac{\text{Minimum Price}}{\text{Proposed Price}} \times 50\%$	50%
.1.2	ތަޖުރިބާއަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ބެލޭނީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާ އިންސާއި މިފަދަ އިމާރާތްތަކުގެ ކޮންޓްރެކްޓާ މަސައްކަތްތަކެވެ. މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުން، މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވާ ފަރާތުން ސެޓިފިކެޓް (ސްޓޭޓްމަންޓް) ދީފައިވާ ކޮންމެ ސްޓޭޓްމަންޓަކަށް 4 މާކްސް ދެވޭނެއެވެ. ގިނަވެގެން މިބައިން ދެވޭނީ 20 މާކްސް އެވެ.	20%
.1.3	މާލީ ޤާބިލްކަން (ވޭތުވެދިޔަ 3 މަސްދުވަހުގެ ބޭންކް ބެލެންސް އެންމެ ދަށްވެފައިވާ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް) 150,000 ރުފިޔާ އަށް ވުރެން ދަށް ނުވާނަމަ 10 ޕަސެންޓް 100,000 ރުފިޔާ އަށް ވުރެން ދަށް ނުވާނަމަ 7.5 ޕަސެންޓް 75،000 ރުފިޔާ އަށް ވުރެން ދަށް ނުވާނަމަ 5 ޕަސެންޓް 50،000 ރުފިޔާ އަށް ވުރެން ދަށް ނުވާނަމަ 2.5 ޕަސެންޓް	10%
.1.4	މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހުށަހަޅާ ޖުމްލަ މުއްދަތު ކުރުވުން $Marks = \frac{\text{Minimum period}}{\text{Proposed Period}} \times 20\%$	20%

.2

އިސްކަން ދޭނެ އުސޫލު	އާން	ނޫން
ބީލަން ހަވާލުކުރާއިރު ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ކުރިއަށްގެންދާ ބީލަންތަކުގައި ވަކިވަކި ފަރާތްތަކާއި ދާއިރާތަކަށް އިސްކަންދިނުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު (G-23/2022) އަށް ރިޢާޔަތް ކުރުން		✔

Form of Tender Security (Bank Guarantee)

The Issuing Bank shall fill in this Bank Guarantee Form in accordance with the instructions indicated.
………………………………… {Bank's Name, and Address of Issuing Branch or Office}
Beneficiary: {Name and Address of Employer}
Date:
TENDER GUARANTEE No.: ___________________________
We have been informed that ___________________________ {name of the Tenderer} (hereinafter called "the Tenderer") has submitted to you its Tender dated ___________ (hereinafter called "the Tender") for the execution of ________________ {name of contract} under Invitation for Tenders No. ___________ ("the IFB").
Furthermore, we understand that, according to your conditions, Tenders must be supported by a Tender guarantee.
At the request of the Tenderer, we ____________________ {name of Bank} hereby irrevocably undertake to pay you any sum or sums not exceeding in total an amount of __________ [amount in figures] (____________) [amount in words] upon receipt by us of your first demand in writing accompanied by a written statement stating that the Tenderer is in breach of its obligation(s) under the Tender conditions, because the Tenderer:
(a) has withdrawn its Tender during the period of Tender validity specified by the Tenderer in the Form of Tender; or
(b) having been notified of the acceptance of its Tender by the Employer during the period of Tender validity, (i) fails or refuses to execute the Contract Form, if required, or (ii) fails or refuses to furnish the performance security, in accordance with the ITB.
This guarantee will expire: (a) if the Tenderer is the successful Tenderer, upon our receipt of copies of the contract signed by the Tenderer and the performance security issued to you upon the instruction of the Tenderer; and (b) if the Tenderer is not the successful Tenderer, upon the earlier of (i) our receipt of a copy your notification to the Tenderer of the name of the successful Tenderer; or (ii) {insert date} twenty-eight days after the expiration of the Tenderer's Tender.

Consequently, any demand for payment under this guarantee must be received by us at the office on or before that date.
This guarantee is subject to the Uniform Rules for Demand Guarantees, ICC Publication No. 458

[Signature(s)]

Ihnaifarucouncil www.naifaru.gov.mv info@naifaru.gov.mv 6620068

ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑޮކިއުމަންޓް ނަމޫނާ

Performance Security

[The issuing bank, as requested by the successful Contractor, shall fill in this form in accordance with the instructions indicated]
Date: [insert date (as day, month, and year)]
Title of the procurement: [Insert general title of the procurement]
Procurement Reference No: [insert reference]
Bank's Branch or Office: [insert complete name of Guarantor]
Beneficiary: [insert complete name of Employer/Procuring Entity]
Performance Guarantee No:
We have been informed that ……. [name of the Contractor], (hereinafter called "the Contractor") has entered into Contract No. . . .. [procurement reference number of the Contract]. dated [insert day and month], [insert year], with you, for the execution of ………………. [name of contract and brief description of Works] (hereinafter called "the Contract").
Furthermore, we understand that, according to the conditions of the Contract, a performance guarantee is required.
At the request of the Contractor, we …………………. [name of the Bank] hereby irrevocably undertake to pay you any sum or sums not exceeding in total an amount of ………………………… **[name of the currency and amount in figures]** **1**…. (. . . . . [amount in words]) such sum being payable in the types and proportions of currencies in which the Contract Price is payable, upon receipt by us of your first demand in writing accompanied by a written statement stating that the Contractor is in breach of its obligation(s) under the Contract, without your needing to prove or to show grounds for your demand or the sum specified therein.
This guarantee shall expire, no later than the …. day of . . . . , ... **2**, and any demand for payment under it must be received by us at this office on or before that date. The Guarantor agrees to a one-time extension of this guarantee for a period not to exceed …. [six months] [one year], in response to the Employer's written request for such extension, such request to be presented to the Guarantor before the expiry of the guarantee.
This guarantee is subject to the Uniform Rules for Demand Guarantees, ICC Publication No. 458, except that subparagraph (ii) of Sub-article 20(a) is hereby excluded.
. . . . **[Seal of Bank and Signature(s)]**

Note: -

All italicized text is for guidance on how to prepare this demand guarantee and shall be deleted from the final document.

1 The Guarantor shall insert an amount representing the percentage of the Contract Price specified in the Contract and denominated either in the currency (ies) of the Contract or a freely convertible currency acceptable to the Employer.

2 Insert the date twenty-eight days after the expected completion date. The Employer should note that in the event of an extension of the time for completion of the Contract, the Employer would need to request an extension of this guarantee from the Guarantor. Such request must be in writing and must be made prior to the expiration date established in the guarantee.

އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީގެ ނަމޫނާ

Advance Payment Security

[The bank, as requested by the successful Contractor, shall fill in this form in accordance with the instructions indicated.]

Date: [insert date (as day, month, and year)]
Title of the Procurement: [Insert general title of the procurement]
Procurement Reference No: [insert reference]
[Issuing bank's letterhead]

Beneficiary: [insert legal name and address of Procuring Entity]
ADVANCE PAYMENT GUARANTEE No.: [insert Advance Payment Guarantee no.]
Advance Payment Guarantee No:

We have been informed that ………. [name of the Contractor] (hereinafter called "the Contractor") has entered into Contract No……. [procurement reference number of the Contract], dated [insert day and month], [insert year] with you, for the execution of …………………….. [name of contract and brief description of Works] (hereinafter called "the Contract").

Furthermore, we understand that, according to the Conditions of the Contract, an advance payment in the sum ……. [name of the currency and amount in figures] 1 (…... [amount in words]) is to be made against an advance payment guarantee.

At the request of the Contractor, we ……... [name of the Bank]. hereby irrevocably undertake to pay you any sum or sums not exceeding in total an amount of ……... [name of the currency and amount in figures] * (……. [amount in words]) upon receipt by us of your first demand in writing accompanied by a written statement stating that the Contractor is in breach of its obligation under the Contract because the Contractor used the advance payment for purposes other than the costs of mobilization in respect of the Works.

It is a condition for any claim and payment under this guarantee to be made that the advance payment referred to above must have been received by the Contractor on its account number ………. [Contractor's account number]. at ……... [name and address of the Contractor's Bank].

The maximum amount of this guarantee shall be progressively reduced by the amount of the advance payment repaid by the Contractor as indicated in copies of interim statements or payment certificates which shall be presented to us. This guarantee shall expire, at the latest, upon our receipt of a copy of the interim payment certificate indicating that eighty (80) percent of the Contract Price has been certified for payment, or on the …... day of …………. 2, whichever is earlier. Consequently, any demand for payment under this guarantee must be received by us at this office on or before that date. The Guarantor agrees to a one-time extension of this guarantee for a period not to exceed [six months] [one year], in response to the Employer's written request for such extension, such request to be presented to the Guarantor before the expiry of the guarantee.

This guarantee is subject to the Uniform Rules for Demand Guarantees, ICC Publication No. 458.

. . . . **[Seal of Bank and Signature(s)]** . . . .

Note:

All italicized text is for guidance in preparing this demand guarantee and shall be deleted from the final document.

1 The Guarantor shall insert an amount representing the amount of the advance payment denominated either in the currency(ies) of the advance payment as specified in the Contract, or in a freely convertible currency acceptable to the Employer.

2 Insert the expected expiration date of the Time for Completion. The Employer should note that in the event of an extension of the time for completion of the Contract, the Employer would need to request an extension of this guarantee from the Guarantor. Such request must be in writing and must be made prior to the expiration date established in the guarantee.